



SEKTOR ZA VAZDUHOPLOVNU BEZBJEDNOST I BEZBJEDNOST LETENJA
Odsjek za licence letačkog osoblja

TEORIJSKO ISPITIVANJE

Za dozvolu: *Dozvola privatnog pilota helikoptera*

Iz predmeta: *Meteorologija*

Ime i prezime kandidata: _____

(potpis)

Datum testiranja: *22.05.2025*

Mjesto testiranja: _____

Ukupan broj pitanja: *43*

Broj tačnih odgovora: _____

Rezultat testiranja: _____

(%)

(opisno)

Broj protokola: _____

Broj protokola

Ovlašćeni ispitičač: _____

(potpis)

Mjesto:

Datum: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H)

Opšta pravila tokom izrade testa:

1. *Ovaj ispitni test provodi se po principu ponuđenih odgovora bez prava korišćenja literature tokom pisanja testa.*
2. *Lice koje provodi testiranje, dužno je utvrditi identitet kandidata na ispitu na osnovu identifikacionog dokumenta koji posjeduje kandidat.*
3. *Ukupno vrijeme izrade testa je definisano na prvoj stranici testa, a kandidat je dužan, u predviđena polja, upisati vrijeme početka izrade testa i vrijeme završetka izrade testa.*
4. *Na ponuđeno pitanje postoji samo jedan tačan odgovor.*
5. *Lice koje je odgovorno za organizaciju testiranja, dužno je da upozna kandidata sa principom izrade testa.*
6. *Obaveza svakog kandidata je da izvrši ovjeru svojim parafom svaku stranu testa i da uredno popuni osnovne podatke koji se traže na testu.*
7. *Ukoliko se prilikom izrade testa izabere odgovor koji za koji se smatra da nije tačan, kandidat je dužan da pogrešan odgovor precrta sa znakom "X", a zaokruži tačan odgovor i kraj njega stavi svoj paraf koji odgovara parafu kojim je ovjerio stranicu iz tačke 6 ovog uputstva.*
8. *Kandidat je obavezan svu propratnu dokumentaciju (literaturu) neophodnu za izradu testa postaviti na radnu površinu za izradu testa, kako bi se lica koja provode testiranje mogla uputiti u sadržaj literature te je odobrili za izradu testa.*
9. *Tokom izrade testa nije dozvoljena komunikacija lica koje radi test sa drugim licima koja se nalaze u prostoriji u kojoj se izrađuje test, osim sa licem koji provodi test u cilju pojašnjenja ili objašnjenja pitanja.*
10. *Tokom izrade testa nije dozvoljena upotreba sredstava bežične komunikacije kao i drugih tehničkih sredstava (foto aparati, kamere, ...).*
11. *Tokom izrade testa nije dozvoljeno voditi zabilješke o testu.*
12. *Prolaznost kandidata na testu, zasnovana je na rezultatu 75% i više tačnih odgovora.*

Ime i prezime kandidata:

Ime i prezime kandidata

(potpis)

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

1. Visina tropopauze nije uvijek ista - mijenja se sa geografskom širinom, dobom dana i godine kao i preovladavajućom temperaturom tokom dana.
 - a) tačno
 - b) nije tačno
2. Poredaj po visini prva tri osnovna sloja atmosfere (od površine zemlje pa u visinu):
 - a) termosfera, stratosfera, mezosfera
 - b) troposfera, mezosfera, stratosfera
 - c) stratosfera, troposfera, termosfera
 - d) troposfera, stratosfera, mezosfera
3. Pored smjese raznih gasova, u atmosferi uvijek postoji i određena količina vodene pare i čvrstih čestica.
 - a) nije tačno
 - b) tačno
4. Kojim vrijednostima odgovara vazdušni pritisak od 1013,25 hPa?
 - a) 760 mbar, 29,92 inHg i 76 mmHg
 - b) 1013,25 mbar, 760 mmHg i 29,92 inHg
 - c) 29,92 mbar, 76 mmHg i 14,6 inHg
 - d) 1023,25 mbar, 670 mmHg i 19,29 inHg
5. Koji je pritisak vazduha na nivou mora po ISA?
 - a) 1013,25 hPa
 - b) 14,6 hPa
 - c) 760 hPa
 - d) 29,92 hPa

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

6. Instrument za mjerjenje vazdušnog pritiska zove se:
 - a) anemometar
 - b) higrometar
 - c) barometar
 - d) areometar
7. "Visina po gustini" (engl. Density Altitude) je vrlo važan parametar za pilote. To je ustvari način da gustinu vazduha izrazimo u obliku visine i tako predvidimo uslove u kojima ćemo letjeti (poredeći ih sa ISA) što je bitno za određivanje performansi vazduhoplova.
 - a) nije tačno
 - b) tačno
8. Na promjenu gustine vazduha veći uticaj ima promjena pritiska nego što ima promjena temperature vazduha. Zato se, sa porastom visine, gustina smanjuje (iako i temperatura opada).
 - a) nije tačno
 - b) tačno
9. Vazduh se zagrijava od:
 - a) dugotalasnog zračenja Zemlje
 - b) kratkotalasnog zračenja Sunca

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

10. Posmatrajte Sliku 1 u prilogu. Koja grafika prikazuje inverziju, a koja izotermiju?
 - a) inverzija je A, a izotermija je B
 - b) inverzija je B, a izotermija je A
 - c) inverzija je B, a izotermija je C
 - d) inverzija je C, a izotermija je B
11. Ako temperatura vazduha na 2.000 FT MSL iznosi $+7^{\circ}\text{C}$, onda te uslove zovemo:
 - a) standardni uslovi
 - b) ISA+2
 - c) ISA-8
 - d) ISA-4
12. Glavni izvor energije za atmosferu je:
 - a) kosmičko zračenje
 - b) energija Mjeseca
 - c) energija Sunca
 - d) plima i oseka
13. Atmosfera apsorbuje (upija) najveći dio Sunčevog zračenja.
 - a) tačno
 - b) nije tačno, apsorbuje samo mali dio Sunčevog zračenja
14. Gledano odozgo, u ciklonu (na sjevernoj hemisferi), na visini iznad sloja trenja, vazduh struji, tj. cijeli sistem rotira:
 - a) u smjeru kretanja kazaljke na satu
 - b) suprotno smjeru kretanja kazaljke na satu

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

15. Generalno, vrijeme u centralnom dijelu anticiklona, uglavnom zbog nisponog strujanja prilikom kojeg se vazduh zagrijava tokom spuštanja, je:
 - a) dugotrajna oblačnost i jake padavine
 - b) pad temperature i nestabilno vrijeme
 - c) nepostojanje oblačnosti, stabilno vrijeme, ali često smanjena vidljivosti pri zemlji (česte sumaglice ljeti)
16. Raspodjela pritiska u anticiklonu je takva da je u centru anticiklona:
 - a) pritisak najniži
 - b) isti kao i na periferiji anticiklona
 - c) pritisak najviši
17. Posmatrajte sliku 2 u prilogu. Šta je označeno brojem 4, a šta brojem 5?
 - a) okluzija je 4, a hladni front 5
 - b) topli front je 4, a hladni front 5
 - c) hladni front je 4, a mlazna struja 5
 - d) hladni front je 4, a topli front 5
18. Kada letimo po nivoima leta (FL) visinomjer je podešen na pritisak 1012,3 hPa (mbar).
 - a) netačno
 - b) tačno

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

19. Kada iz područja višeg pritiska doletimo u područje sa nižim atmosferskim pritiskom, naš barometarski visinomjer (ako nismo mijenjali podešavanje pritiska na visinomjeru) će pokazivati veću visinu od stvarne visine na kojoj se nalazimo.
 - a) tačno
 - b) netačno
20. Vaš aerodrom se nalazi na nadmorskoj visini od 200m. Poletite sa podešenim QFE pritiskom i letite horizontalno na 300m po visinomjeru. Na kojoj stvarnoj visini iznad aerodroma letite?
 - a) 500m
 - b) 300m
 - c) 100m
 - d) 200m
21. U slučaju kada je vazduh potpuno zasićen vodenom parom:
 - a) temperatura vazduha je duplo veća od temperature tačke rose
 - b) temperatura vazduha je mnogo veća od temperature tačke rose
 - c) temperatura vazduha je jednaka temperaturi tačke rose
 - d) temperatura vazduha je manja od temperature tačke rose
22. Vlažnoadijabatski temperturni gradijent (uzdizanje zasićenog i vlažnog vazduha), iznosi:
 - a) prosječno $0,6^{\circ}\text{C}/100\text{m}$
 - b) $2,5^{\circ}\text{C}/100\text{m}$
 - c) prosječno $1^{\circ}\text{C}/100\text{m}$
 - d) $3,5^{\circ}\text{C}/100\text{m}$

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

23. Koji sastojak vazduha je glavni faktor kod nastanka meteoroloških pojava?

- a) azot
- b) ugljen dioksid
- c) kiseonik
- d) vodena para

24. Za neku masu vazduha kažemo da je stabilna ako je njen temperaturni gradijent:

- a) manji od suhoadijabatskog temperaturnog gradijenta
- b) manji od vlažnoadijabatskog gradijenta (manji od $0,6^{\circ}\text{C}/100\text{m}$)
- c) veći od vlažnoadijabatskog gradijenta (veći od $0,6^{\circ}\text{C}/100\text{m}$)
- d) veći od suhoadijabatskog temperaturnog gradijenta

25. Adijabatski proces u atmosferi je promjena temperature vazduha bez razmjene toplote sa okolinom.

- a) netačno
- b) tačno

26. Osnovni preduslovi za pojavu planinskih talasa su stabilan vazduh sa brzinom vjetra većom od 15kt u nivou planinskog grebena (i da brzina vjetra raste sa visinom, uz malu promjenu smjera), a da smjer vjetra bude:

- a) približno paralelan sa osom planinskog grebena
- b) približno normalan na osu planinskog grebena ($+/-30^{\circ}$)

27. Koji oblaci nam mogu pokazati postojanje planinskih talasa:

- a) lentikularis, rotorski oblak i "kapa" na grebenu
- b) lentikularisi i cirostratusi
- c) nimbostratus, cirostratus, virga
- d) lentikularisi i nimbostratusi

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

28. Iznad sloja trenja, vazduh struji od višeg ka nižem pritisku (strujanje počinje normalno na izobare) ali zbog Koriolisove sile:
 - a) skreće u stranu i do 90° , tako da rezultirajući geostrofički vjetar struji paralelno sa izobarama
 - b) nastavlja da struji normalno na izobare
 - c) skreće u suprotan smjer
29. Lokalni vjetrovi u dolinama (pri stabilnom vremenu) su takvi da:
 - a) tokom dana vazduh struji iz doline uz padine prema vrhovima uzvišenja, a noću niz padine prema dolini
 - b) tokom noći vazduh struji iz doline uz padine prema vrhovima uzvišenja, a danju niz padine prema dolini
30. Vrste turbulencije u prizemnom (frikcijskom) sloju su:
 - a) frontalna i adijabatska
 - b) suha i vlažna
 - c) termalna i mehanička
 - d) stabilna i nestabilna
31. Šta možemo približno precizno izračunati pomoću sljedeće formule: " $(T-T_d) \times 122 = ?$ "
 - a) visinu baze kumulusne oblačnosti (u metrima)
 - b) temperaturu vazduha na visini leta
 - c) relativnu vlažnost
 - d) visinu stratusne oblačnosti u metrima

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

32. Koji oblak je prikazan na Slici 5 u prilogu?

- a) stratokumulus
- b) cirus
- c) altokumulus
- d) lenticularis

33. Koji oblak je prikazan na Slici 6 u prilogu?

- a) nimbostratus
- b) kumulonimbus
- c) altokumulus
- d) lenticularis

34. Oblaci koji nastaju oko vrhova planina (uzvišenja) su:

- a) konvergencijski oblaci
- b) frontalni oblaci
- c) orografski oblaci

35. Do zaledivanja određenih komponenti na vazduhoplovu, a zbog specifičnosti njihove izvedbe i principa rada, može doći i kada je temperatura vazduha u atmosferi daleko iznad 0°C . Primjer za to je:

- a) zaledivanje vjetrobranskog stakla
- b) zaledivanje elise
- c) zaledivanje napadne ivice krila (lopatice rotora)
- d) zaledivanje karburatora na klipnim motorima

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

36. U zavisnosti od temperature, broja i veličine kapljica unutar oblaka, na strukturi vazduhoplova se stvaraju tri vrste leda koje su različite po svojoj strukturi i izgledu:
- a) čisti / prozirni led ("clear ice"), injasti / neprozirni led ("rime ice") i mješoviti led ("mixed ice")
 - b) tanki, debeli i srednji led
 - c) led na gornjaci, na donjaci i na napadnoj ivici
 - d) strukturni, induktivni i unutrašnji led
37. Kažemo da su vodene čestice "pothlađene" (ili "prehlađene") kada su još uvijek u tečnom stanju iako je njihova temperatura ispod 0°C (ne postoje jezgre smrzavanja u vazduhu oko kojih bi se kapljice zaledile).
- a) netačno
 - b) tačno
38. Ako hladni front u depresiji (ciklonu) sustiže ili prestiže topli front nastaje složeni front koji se zove:
- a) okluzija (ili front okluzije)
 - b) brzi front
 - c) spori front
 - d) vlažni front
39. Nailazak hladnog fronta obično je vidljiv po naglom formiranju frontalnih strato-oblaka unutar kojih često postoji maskirani Cb, pa su karakteristike nailaska hladnog fronta:
- a) pljuskovite padavine, jači vjetar (mijenja smjer i jačinu), a moguća je i oluja
 - b) vrlo slabe padavine, slabiji vjetar i dobra vidljivost
 - c) skretanje vjetra udesno, bez padavina, porast temperature

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

40. Granična površina između dvije vazdušne mase različite temperature naziva se:
- a) linija nestabilnosti
 - b) front
 - c) baričko polje
 - d) vazdušno polje
41. Koji od navedenih predstavljaju meteorološke izveštaje ili prognoze?
- a) METAR, TAF, SIGMET, AIRMET, PIREP
 - b) METREM, GAMET, SIGMET, TAFMET
 - c) METAR, TAF, ROFOR, NOTAM
42. METAR izvještaj: "LQSA 051230Z 16011KT 9999 -RA FEW020
FEW035CB BKN050 13/07 Q1009" Kolika je vidljivost i koje padavine postoje (ako postoje)?
- a) vidljivost je 9999m, pljusak
 - b) vidljivost je malo ispod 10km, slaba kiša
 - c) vidljivost preko 9999m, nema padavina
 - d) vidljivost preko 10 km, slaba kiša
43. AIRMET informacija o vremenu, posebno značajna za generalnu avijaciju, odnosi se na:
- a) visine do 10.000ft po ruti
 - b) prizemnu situaciju oko aerodroma i izdaje se svakih 30 ili 60 minuta
 - c) prostor od FL250 do FL450
-

Kandidat: Ime i prezime kandidata **Datum ispita:** **22.05.2025**

Predmet: Meteorologija **Dozvola:** **PPL (H)** **Broj pitanja:** **43**

Tačni odgovori:

01 - A	02 - D	03 - B	04 - B	05 - A	06 - C	07 - B
08 - B	09 - A	10 - D	11 - D	12 - C	13 - B	14 - B
15 - C	16 - C	17 - B	18 - B	19 - A	20 - B	21 - C
22 - A	23 - D	24 - B	25 - B	26 - B	27 - A	28 - A
29 - A	30 - C	31 - A	32 - B	33 - B	34 - C	35 - D
36 - A	37 - B	38 - A	39 - A	40 - B	41 - A	42 - D
43 - A						

Korišteni aneksi (slike):

Meteorologija-Prilozi-1 i 2 za redni broj pitanja 10 (Broj pitanja u bazi: 86).

Meteorologija-Prilozi-1 i 2 za redni broj pitanja 17 (Broj pitanja u bazi: 106).

Meteorologija-Prilozi-5 i 6 za redni broj pitanja 32 (Broj pitanja u bazi: 210).

Meteorologija-Prilozi-5 i 6 za redni broj pitanja 33 (Broj pitanja u bazi: 211).

Kandidat: Ime i prezime kandidata

Datum ispita: 22.05.2025

Predmet: Meteorologija

Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43

REZULTATI TESTA:

<i>Naziv testa:</i>	<i>Broj tačnih odgovora / Ukupan broj pitanja</i>	<i>Procentualni uspjeh na testu</i>
Meteorologija	/ 43	%
<i>Opšti uspjeh na testu:</i>	POLOŽIO	NIJE POLOŽIO

<i>Ime i prezime lica prisutnog pri testiranju:</i>	
<i>Potpis lica prisutnog pri testiranju:</i>	